


Mmofra Twerε Kronkron  
de reba

Yesaia hunu daakye



Ɔtwerεfoo: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoɔ: Jonathan Hay  
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: Mary-Anne S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako


Deε ɔtotoo ho nneεma: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Sε wontɔn nko ara deε a, wowɔ ho kwan sε  
wotwe anaase wotintim saa ayεsεm yi bi.



Na Yesaia ye odiyifoɔ. Na n'adwuma ne se ɔbɛka deɛ Onyankopɔn aka akyerɛ nkurofoɔ.



Na amanfoɔ mpre se bere biare wobete Onyankopɔn asem nanso Yesaia amma Onyankopɔn nsa ansi fam da. Yesaia kaa Onyankopɔn asem wo ahemfo afoforo bere so.




Usia




Yotam




Ahas



Hesekia



Ɔhene Usia tenaa Yerusalem dii Yuda asase so. Ahɔaseɛ no, Onyankopɔn hyiraa Usia ɛsiane sɛ na ɔye deɛ ɛtene wɔ AWURADE ani so. Nanso Usia bɛyɛɛ ahantan na ɔgyaɛɛ Onyakopɔn asem so die. Ɔbɛyɛɛ kwata na ɔno nko ara tenaa ase kɔpɛmm sɛ ɔwuiɛ.




Ohene Usia dii hene mfeε aduosia. Berε a εwuiε no,  
ne ba Yotam bεdii n'adeε na εdii hene mfeε du-nson.


Onyankopɔn hyiraa Yotam εsiane se εtiee  
deε Onyankopɔn nam Yesaia ne adiyifoε  
nkaεε no so kaεε.

UZZIAH



Na Yotam ba ne Ahas. Na Ahas adi mfeε aduonu na  
ɔbedii adeε na ɔdii hene mfeε du-nsia wɔ Yerusalem.  
Na Ahas mfa Onyankopɔn nye hwee. Ɔsomm ne  
anyame atorofɔɔ na ɔmaa  
Onyankopɔn nkurofɔɔ bebree  
nso yee saa ara. Ɔwom se  
Yesaia bɔɔ no kɔkɔ deε, Ahas  
antie Onyankopɔn kɔkɔbɔ no.  
Ɔwuiε  
berε a na  
wadi mfeε  
aduasa-num  
pe.






Onyankopɔn hyiraa ɔhene a  
ɔto soɔ no, Hesehia, εsiane  
se ɔbubu abosom no ne atorɔ  
anyame no, na ɔbɔɔ mpaεε  
kyerεε Onyankopɔn kronkron  
baako pε no. Berε a atamfo  
baa Israel soɔ no, na Hesehia  
nim se n'asraafɔɔ no nni  
ahɔɔden a wɔde beɔdi nkunim.  
Ɔsrεε Yesaia se ɔmma  
mpaεε nsrε Onyankopɔn  
nkyεn mmoa.






Yesaia kɔkaa saa asem yi kyereɛ ɔhene no. “Sɛ AWURADE sɛɛ nie: Nsuro ɔtamfo yi... Mɛma wahwe ase...” Berɛ tiaa bi akyiri no, Onyankopɔn maa ɔtamfo no asraafɔɔ no sanee wɔn akyi wɔ berɛ a wɔne Hesehia anko mpo.



Ɛwom sɛ na  
wɔn a wɔatwa  
ne ho ahyia  
no nnnwene  
Onyankopɔn  
ho saa,



Yesaia dwenee ne  
ho pii. Da bi, ɔnyaa  
anisoadehunu a ɛte  
sɛdeɛ woreso daeɛ  
berɛ a wonnaeɛ.


Anisoadehunu  
no mu no,  
Yesaia  
hunuu  
sɛdeɛ

**AWURADE**

wɔ  
animuonyam  
na ɔye  
kronkron.




Onyankopɔn bisaa wɔ  
anisoadehunu no mu  
se, “Hwan na mensoma  
no?” Yesaia buaa se,  
“Me nie. Soma me.”  
Na waye krado se ɔbeye  
de Onyankopɔn behye  
biara na ɔbekɔ baabiara  
a ɔbesoma no.




Ebia Yesaia susuu se Onyankopon besoma no ako nkurofofo bi a wowa akyirikyiri baabi a wontee Onyankopon asem. Nanso daabi, Onyankopon anye saa.



Onyankopon ka kyerε Yesaia se onkasa  
nkyerε ono ara nkurofoɔ a wɔwɔ n'ankasa ne  
kurom. Onka nkyerε wɔn se Onyankopon bo  
afu wɔn wɔ wɔn bone ho.




Na nnooma afoforo wo ho a ese se Yesaia ka kyere  
ne manfo - nsen nwanwaso a efa Onipa bi a oye  
ogyefo kesse na oeba abegye won afiri won bone mu  
ne won atamfo  
nyinaa nsam.



Na Yudafoɔ no frɛ saa Onipa yi Mesaia. Ɛwom sɛ na wɔrehwɛ anim sɛ Onyankopɔn bɛsoma Mesaia nanso nnipa dodoɔ no ara bɔɔ wɔn bra sɛdɛɛ ɔmma da.



Nsem a Yesaia  
ka faa Mesaia  
ho nyinaa  
woatwerε wo  
ne nwoma mu.  
Ewom se  
otwerεε  
weinom mfeha  
bi ansa na  
eresie, biribiara  
a Yesaia ka faa  
Mesaia ho no  
beba mu.







Yesaia kaa se Onyankopon ankasa  
bema nsenkyerene. Okaa se,  
“Hwe, obabunu bi  
benyinsen na

wawo oba barima na wato ne  
din Imanuel.” Na nkurofofo  
nim se Yesaia reka  
Onyankopon Mesaia ho  
asem esiane se obaa  
ntumi now bere a  
oye obabunu.

Afei nso, edin Imanuel  
no kyere se Onyankopon  
ne yen wo ho!





“Wɔawo akokoɔ bi ama  
yeɛ, wɔama yeɛ ɔba  
barima; na n’ahennie beɔa  
n’abatiri so. Na wɔɔɛɛ  
no ɔnwanwa, Ofutufoɔ,  
Onyankopɔn Tumfoɔ, Daa  
Agya, Asomdwoeɛ Hene.”  
Na Yesaia nim yie sɛ  
Onyankopɔn bohye no  
beba mu, ɔkasaa sɛdeɛ  
asɛm no asi atwam.  
Wɔɛɛ wei sɛ nkɔmhye



Yesaia kaa se Mesaia no beye kесе na obye nnooma  
akeseakese. Onyankopon sane ka kyere Yesaia se  
onka nkyere nkurofofo no se Mesaia no behunu amane  
na wɔakum no. Na ebye Yesaia nwanwa se Mesaia  
no beye kесе a owo tumi na obesane  
nso aye mmerе na wɔapira no.  
Nanso Yesaia anye Onyankopon  
akyinnye – na ewo se oka de  
Onyankopon aka akyerе no se  
onka no. Onyankopon bema  
ne nkomhye no aba mu.



Na enye se Mesaia yi reba ama Yudafoṣ nko ara.  
Onyankopṣn ka kyerεε Yesaia se Mesaia no beye  
kane a ama amanaman mufṣ. Amanaman mufṣ  
ye nri a wṣwṣ wiase a wṣnyε Yudafoṣ nyinaa.  
Onyankopṣn dṣ obiara na ne Mesaia no beba  
abεhyira obiara na ṣde nkwagyeε aba asase no  
afanan nyinaa.



Yesaia hunu daakye

Αγεεεμ α εφiri Onyankopon aseμ,  
Twerε Kronkron no mu,


Wɔ

Yesaia 1, 6, 7, 9, 53

"Wo nseμ ano ma hann."

Nnwom 119:130






Awieeε



27



60



Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon  
Nwanwafoa a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nneema bone pii, dee Ofre no bone no.  
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti  
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no  
so gyee wo bone ho asotwee. Eba Yesu sore beyee Oteasefoa bio  
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wose no se  
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama  
wo ne No atena afebo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:  
Me Doofo Yesu, Megyee di se woyee Onyankopon, na wobeyee onipa  
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra  
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra  
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na  
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni  
nkommoo da biara! Yohane 3:16

